

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 23/17, 30/19 i 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:12/22 i 22/22), uz Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-11-30-15578-5/23 od 18.01.2023. godine, te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 01-1-170/23 od 10.02.2023. godine, JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS **za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini**

1. NAZIV, SJEDIŠTE, WEB STRANICA I SLUŽBENI E-MAIL USTANOVE

JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo

Ulica: Azize Šaćirbegović broj: 80, 71 000 Sarajevo

Website: strucnoobraz.edu.ba

e-mail: skola@strucnoobraz.edu.ba

2. NAZIV RADNIH MJESTA

1. nastavnik/ca likovne kulture ...1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2023. godine;
2. nastavnik/ca defektolog ...1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2023. godine;
3. nastavnik/ca stručno-teoretskih predmeta ...1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2023. godine;
4. nastavnik/ca biologije ...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije direktora, a najkasnije do 30.06.2023. godine;
5. nastavnik/ca stručno-teoretske nastave...1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije direktora, a najkasnije do 30.06.2023. godine;
6. nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja...1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2023. godine;
7. sekretar škole ... 1 izvršilac, 40 sati radne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2023. godine;
8. stručni saradnik-logoped... 1 izvršilac, 40 sati radne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 30.06.2023. godine;
9. noćni čuvar ... 1 izvršilac, 40 sati radne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2023. godine.

3. OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Radnici navedeni pod rednim brojem 1 zaključno sa brojem 6 obavljaju poslove utvrđene Nastavnim planom i programom za srednje škole koje obrazuju učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i Pravilnikom o radu JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo i to:

3.1. OPIS POSLOVA

POSLOVI NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE- Radnici navedeni pod rednim brojem od 1 zaključno sa brojem 6:

- neposredan obrazovno-odgojni rad, a prema normi časova utvrđenoj Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje,
- priprema za nastavu,
- odgojni rad u odjeljenskoj zajednici,
- dodatna nastava i priprema za dodatnu nastavu,
- fakultativna nastava i priprema za fakultativnu nastavu,
- vannastavne aktivnosti (sekcije, druženja, grupe),
- kolektivno individualno usavršavanje-praćenje tekuće periodike, stručnih listova i časopisa,
- uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda nastavnog rada,
- rad u okviru društvene i kulturne aktivnosti škole,
- rad u stručnim organima škole (stručni aktivni, odjeljenska, razredna i Nastavničko vijeće),
- rad na pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji,
- saradnja odjeljenskog starješine sa roditeljima,
- učestvovanje u radu komisija,
- organiziranje takmičenja u školi,
- mentorstvo,
- dežura na velikim i malim odmorima,
- poslovi po nalogu direktora,
- ostali poslovi predviđeni Godišnjim programom rada i Nastavnim planom i programom, a u okviru 40- satne radne sedmice utvrđene Standardima,
- ukoliko je razrednik, nastavnik je dužan da:
 - na početku školske godine dostavi kartone učenika iz EMIS baze učenicima kako bi isti bili popunjeni,
 - u roku od 30 dana od dana početka nastave unosi vjerodostojno podatke o učenicima iz učeničkih kartona svog razreda u EMIS bazu, a popunjene kartone nakon upisa podataka sa istih u EMIS bazu podataka predaje pedagogu škole,
 - unosi podatke o uspjehu i vladanju učenika u EMIS bazu podataka na kraju prvog polugodišta i na kraju drugog polugodišta i nakon popravnih ispita, a prema uputstvima koje dobije od direktora škole i EMIS odgovorne osobe u školi,
 - da nakon elektronskog izdavanja uvjerenja i svjedodžbi/ svjedočanstava pregleda i utvrdi vjerodostojnost svih podataka odštampanih na pomenutim dokumentima, kao i usklađenost sa matičnom knjigom,
 - unosi u EMIS bazu podataka podatak o prelasku učenika iz jedne škole u drugu na osnovu prevodnice u roku od sedam dana i podatke o naknadnom upisu učenika u školu u EMIS.
 - izvrši upis potrebnih podataka u matičnu knjigu;
 - održava informativne sastanke sa roditeljima jednom u dvije sedmice;
 - održava roditeljske sastanke po potrebi, a obavezno dva puta u jednom polugodištu;
 - saraduje sa roditeljima po pitanju svih aspekata obrazovno-odgojnog rada

POSLOVI RADNOG MJESTA RADNIKA NAVEDENOG POD 7.

Upravno-pravni poslovi:

- učešće u izradi nacrtu normativnih akata škole u skladu sa zakonskim propisima,
- praćenje zakonskih propisa i službenih glasila,
- pripremanje materijala za Školski odbor, vođenje zapisnika, izrada odluka,
- briga i realizacija registracije i statusnih promjena škole pri nadležnim ustanovama,
- saradnja s nadležnim stručnim službama izvan škole: inspekcijama, službe PIO/MIO, Zavodom za zapošljavanje i sl.;

Kadrovski i administrativni poslovi:

- vođenje matične evidencije radnika, vođenje evidencije EMIS o radnicima,
- prijavljivanje i odjavljivanje radnika i članova porodice nadležnim službama mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i praćenje promjena,
- vođenje evidencije odsustvovanja s posla (godišnji odmori, dopusti, bolovanja),
- učestvovanje u izradi plana godišnjih odmora,
- izdavanje raznih uvjerenja radnicima škole,
- stručna pomoć komisijama škole,
- izrada raznih dopisa, izvještaja, zahtjeva i odgovora iz djelokruga rada sekretara škole,
- poslovi javne nabavke osnovnih sredstava i potrošnog materijala (odluke, ugovori)
- rad sa strankama (radnicima, učenicima, roditeljima, predstavnicima drugih škola, ustanova i institucija),
- poslovi vezani za obavezne godišnje sistematske preglede radnika,
- personalni dosijei radnika,
- kontakt i koordinacija sa drugim školama, ustanovama, ministarstvima, općinama i drugim institucijama iz djelokruga rada sekretara škole;

Poslovi u odnosu na administrativno i tehničko osoblje:

- organiziranje, koordiniranje i kontrola rada administrativnog i tehničkog osoblja;

Planiranje i programiranje rada:

- učešće u izradi Godišnjeg programa rada škole, Plana rada Školskog odbora,
- učešće u izradi Plana javnih nabavki,
- izrada sopstvenog godišnjeg programa rada;

Stručno usavršavanje:

- stalno stručno usavršavanje,
- učešće na seminarima, predavanjima, savjetovanjima, učešće u radu stručnog aktiva Sekretara i drugim oblicima organiziranja;

POSLOVI RADNOG MJESTA RADNIKA NAVEDENOG POD 8.

- Prevencija svih vrsta govorno-jezičkih poremećaja;
- Detekcija svih vrsta govorno-jezičkih poremećaja i stimulacija razvoja govora;
- Individualni i grupni tretman učenika sa poremećajima govorno-jezičke komunikacije;
- Procjena i tretman poremećaja čitanja i pisanja;
- Procjena i tretman poremećaja psihomotorike tijela (fine i krupne motorike sa akcentom na motoriku za govor i pisanje);
- Procjena i identifikacija svih razvojnih i stečenih komunikacijskih i govorno-jezičkih poremećaja, identifikacija specifičnih teškoća učenja, identifikacija i tretman poremećaja fluentnosti govora;
- Savjetodavni i edukativni rad sa roditeljima i drugim stručnjacima kako u školi tako i iz drugih ustanova i organizacija;
- Kontinuirano stručno usavršavanje i doedukacija iz različitih oblasti;
- Učešće u procesu upisa i prijema djece u školu;
- Savjetodavni rad i saradnja sa drugim ustanovama i organizacijama (škole, nevladine organizacije, mladim roditeljima itd) s ciljem prevencije govorno-jezičkih poremećaja i pravovremenog tretmana istih.
- Učešće u izradi Godišnjeg programa rada ustanove sa osnovnim zadatkom prijedloga svih aktivnosti usmjerenih na prevenciju, detekciju i rehabilitaciju govorno-jezičkih poremećaja djece i rada sa roditeljima i drugim stručnjacima;
- Izrada Godišnjeg programa rada logopeda;
- Vođenje dokumentacije (individualne, pedagoške, školske);
- Realizacija pregleda govorno-jezičkog razvoja djece po potrebi i izvan redovnog rasporeda;

- Primjena odgovarajućeg dijagnostičkog materijala u svrhu procjene kompletnog govorno-jezičkog statusa djeteta i razvoja psihomotornih sposobnosti;
- Učešće u radu svih stručnih organa škole;
- Ostali poslovi po nalogu direktora.

POSLOVI RADNOG MJESTA RADNIKA NAVEDENOG POD 9.

- vrši noćno obezbjeđivanje zgrade,
- svaku noć vrši obilazak zgrade radi uvida u stanje instalacija i opreme (zavrnuće česme za vodu, ugašena upaljena svjetla, zaključana vrata, zatvoreni prozori)
- kontroliše sva lica koja ulaze u školu,
- prati lica koja se kreću u neposrednoj blizini škole ili tzv. Ograđenom dijelu školskog prostora i po potrebi obavještava policijsku upravu o tim licima,
- vodi knjigu zapažanja,
- redovno podnosi izvještaj direktoru i sekretaru o događajima značajnim za bezbjednost škole,
- saraduje u noćnim satima sa pripadnicima PU, te ih obavještava ukoliko dođe do eventualnih problema,
- saraduje sa domarom i spremačicama,
- vrši druge poslove po nalogu direktora

3.2. POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

a) Uslovi koje treba da ispunjava radnik naveden za radno mjesto pod rednim brojem 1 zaključno sa brojem 6 utvrđeni su Nastavnim planom i programom za srednje škole koje obrazuju učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje. Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17, 30/19 i 33/21), Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnikom o radu JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo:

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD REDNIM BROJEM 1. su:

- VSS-VII stepen, završena Akademija likovnih umjetnosti, profesor likovnog obrazovanja i vaspitanja, Bakalaureat/bachelor likovne umjetnosti (sa minimalno 240 ECTS) , Magistar likovne umjetnosti, Profesor likovne kulture i odgoja,
- VSS-VII stepen- Diplomirani inženjer hemije, Prirodno matematički/filozofski fakultet- profesor biologije i hemije.

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD REDNIM BROJEM 2. su:

- VSS-VII stepen, završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ili Defektološki fakultet, diplomirani defektolog (edukator-rehabilitator sa minimalno 240 ECTS bodova) ili završen II ciklus bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja.

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD REDNIM BROJEM 3. su:

- VSS-VII stepen, završen Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa - magistar prehrambene tehnologije, Prirodno matematički/filozofski fakultet – hemija i biologija, Prirodno – matematički fakultet – odsjek hemija.

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD REDNIM BROJEM 4. su:

- VSS-VII stepen, završen Prirodno matematički/filozofski fakultet – hemija i biologija.

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD REDNIM BROJEM 5. su:

- VSS-VII stepen, završen Poljoprivredno–prehrambeni fakultet, II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa - magistar prehrambene tehnologije, Prirodno matematički/filozofski fakultet – hemija i biologija VII stepen, Prirodno – matematički fakultet – odsjek hemija VII stepen.

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD REDNIM BROJEM 6. su:

- VSS -VII stepen, profesor sporta i tjelesnog odgoja ili završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, završen fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

b) Uslovi koje treba da ispunjava radnik za radno mjesto pod rednim brojem 7 zaključno sa brojem 9 utvrđeni su Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i Pravilnikom o radu JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo i to:

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD REDNIM BROJEM 7. su:

- Diplomirani pravnik, VII stepen, VSS ili završen prvi ciklus bolonjskog visoko obrazovnog procesa sa stečenim zvanjem Bakalaureat/bachelor prava koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, završen drugi ciklus bolonjskog visoko obrazovnog procesa sa stečenim zvanjem Magistar prava koji je vrednovan sa 300 ECTS bodova ili završen treći ciklus bolonjskog visoko obrazovnog procesa sa stečenim zvanjem Doktor pravnih nauka/znanosti.

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD REDNIM BROJEM 8. su:

- Završen defektološki fakultet/ Edukacijsko –rehabilitacijski fakultet (odsjek za logopediju/odsjek za logopediju i audiologiju), stečeno zvanje diplomirani defektolog-logoped ili bachelor logopedije i audiologije sa minimalnim brojem 240 ECTS bodova.

USLOVI ZA RADNO MJESTO NAVEDENO POD 9. su:

- SSS ili završena osnovna škola,
- položen ispit protupožarne zaštite.

4. MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto obavljanja rada radnika je u zgradi Škole na adresi Azize Šaćirbegović broj: 80 u Sarajevu, te po potrebi izvan prostorija poslodavca u skladu sa općim i podzakonskim aktima resornog Ministarstva, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u KS, Pravilnikom o radu Škole i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo prema opisu poslova neophodnih za odvijanje procesa rada Škole.

Radno vrijeme radnika navedenog pod rednim brojem 1 zaključno sa brojem 6. se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2022/2023. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO/MIO, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pravilnikom o radu škole i ugovorom o radu radnika.

Radno vrijeme radnika navedenog pod rednim brojem 7 zaključno sa brojem 9 je 40 sati radne norme sedmično, odnosno puno radno vrijeme.

5. IZNOS OSNOVNE PLAĆE

Osnovna plaća radnika čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova utvrđenog Kolektivnim ugovorom (u skladu sa stečenim zvanjem) umnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću.

Osnovna plaća radnika sa punom normom navedenog pod brojem od 1 zaključno sa brojem 8. iznosi 1306,80 KM; 1343,10 KM; 1379,40 KM ili 1448,70 KM, zavisno od stečenog stručnog zvanja radnika i prijave broja sati na PIO/MIO.

Osnovna plaća radnika navedenog pod rednim brojem 9 iznosi: 775,50 KM.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni konkurs je objavljen dana 11.02.2023. godine i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o raspisanom Javnom konkursu u dnevnim novinama.

Krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 19.02.2023. godine.

Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama "Oslobođenje" dana 11.02.2023. godine, a kompletan tekst Javnog konkursa je objavljen na službenoj internet stranici Javne ustanove JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo strucnoobraz.edu.ba i putem službenog e-maila Škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku datuma isteka roka za prijavu na javni konkurs. Javni konkurs ostat će objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave.

7.KONTAKT TELEFON ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033/655-950.

8. ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijava na javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa podnosi se Komisiji preporučeno putem pošte na adresu: Javna ustanova ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović broj: 80, 71 000 Sarajevo ili lično putem protokola Škole svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti, s naznakom "Prijava na Javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime, adresu, poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA".

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje

9. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Kandidati su dužni dostaviti:

9.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

- a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
- b) diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi;
- c) izvod iz matične knjige rođenih;
- d) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
- e) saglasnost da se obavijesti iz člana 22. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs (Obrazac saglasnosti propisan je Pravilnikom).
- f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

9.2. DODATNA DOKUMENTACIJA

- a) uvjerenje o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima (šifra zanimanja) koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
- b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;
- c) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima asistenta u nastavi;
- d) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole;
- e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
- f) potvrda/ uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
- g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku,
- h) potvrda o posebnom priznanju UNSA;
- i) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;
- j) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
 - 1) uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
 - 2) rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;
 - 3) dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;
 - 4) rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;
 - 5) uvjerenje o učešću u oružanim snagama;
 - 6) uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;
 - 7) rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta, ne starije od šest mjeseci;
- k) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne Odluke o izboru radnika.

NAPOMENA

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljena provjera radnih i stručnih sposobnosti pisanim/ili usmenim putem (intervju) i drugih relevantnih činjenica iz člana 20. Pravilnika, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni u skladu i na način naveden u članu 20. Pravilnika. U prijavi naznačiti adresu prebivališta, broj telefona i e-mail adresu radi komunikacije koja će se obavljati elektronskim putem.

Kandidati iz člana 19. stav (8) i (9) Pravilnika će elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe istoj izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Izabranom kandidatu se dostavlja preliminarna odluka o prijemu u radni odnos u skladu sa članom 22. stav

(2) Pravilnika. Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 12/22 i 22/22).

Dopunska prava boraca-branitelja BiH

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, kandidatima koji su prošli kompletnu proceduru uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 37/20 i 27/21).

Dodatni bodovi računaju se u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/20 i 28/21).

Nakon konačnosti Odluke iz člana 22. stav (5), odnosno iz člana 23. Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Priloženi dokumenti, nakon završene konkursne procedure, mogu se na lični zahtjev preuzeti putem protokola Škole svakim radnim danom od 10:00 do 12.00 sati u roku od 15 /petnaest/ dana od dana okončanja konkursne procedure.